

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 сый алтынны
ыйтан тахсар

№ 22(5378)

1980 сый. Олуиньу 19 күнэ
оптуоруньун

Сынаата
2 харчы

Бүтүн Союзтаабы социалистическай куоталаһы кыайылаахтара

СССР Кийи Комитета, ССРС Министрлерин Совети, Профессиональнай Союзтар Бүтүн Союзтаабы Кийи Советтара уонна БВСЛКС Кийи Комитета союзнай уонна автономнай республикалар, кыраайдар, уобаластар, куораттар, автономнай уокуруктар, куораттардаабы уонна тыа сирдэринээри оройуоннар, холбохунтар, предпрятиелар, тэрилтэлэр уонна учреждениялар, колхозтар итиннэ совхозтар коллективтарын производство кэдьүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үрдэтэр, 1979 сылга ССРС икономическай уонна социальнай сайдыытын Государственай былааным ситиһилээхтик толорор иһин социалистическай куоталаһыларын Бүтүн Союзтаабы түмүктөрүн көрдүлэр.

Куоталаһы кыайылаахтарынан 8 союзнай республикалар, кэчкэ автономнай республикалар, кыраайдар уонна уобаластар, 100 куораттар уонна куораттаабы оройуоннар, 33 автономнай уокуруктар уонна тыа сирдэринээри оройуоннар, 1561 холбохунтар, предпрятиелар, тэрилтэлэр уонна учреждениялар, колхозтар уонна совхозтар коллективтара, ол иһингэр 755 коллективтар ССРС НХСБ-гар Бүтүн Союзтаабы Вочуот дуоскатыгар киллэриллиэн туран, харылынылар итиннэ ССКП КК, ССРС Министрлерин Советын, БВСЛКС уонна БВСЛКС КК келерүүлэ сылдьар Кыһыл знамаларынан наараардалаһылар.

ССКП КК, ССРС Министрлерин Со-

вета, БВСЛКС уонна БВСЛКС КК партийнай, советскай, профсоюзнай, комсомольскай уонна хаһайыстыбаннай органдары производство кэдьүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үрдэтэр, 1979 сылга экономическай уонна социальнай сайдыытын былааным ситиһилээхтик толорор иһин Бүтүн Союзтаабы социалистическай куоталаһы түмүктөрүн дьирэтин уонна бары өттүнэн ырытан көрдүлөрүтэр, бирдинилээн холбохунтар, предпрятиелар, тэрилтэлэр уонна учреждениялар, оройуоннар уонна уобаластар былааннары итиннэ илтиммат социалистическай абһэсталистическай тэрилтэлэри бичилинээри сийилин быһааралларыгар соруудахтаатылар. ССКП КК сэттиннэтигэр (1979 с.) Пленумун уурардынан, онно ССКП КК Генеральнай секретара, ССРС Верховнай Советин Президиумун Председатели таһаарыс Л. Н. Брежнев үлэ эһинигэр ыйылыбыт балаһыанньаларынан уонна түмүктөөһүнүнэн салайтаран хас бирдин улаһыт, хас бирдин үлэ коллектива 1980 сый уонна пятилетка бүтүһүүн былааннары уонна социалистическай абһэсталистическай ситиһилээхтик толорорун, XI пятилеткара бодо экономическай төрүү үскэтинин хааччылар быһаччы дьаһаллары ырытан оңоруохха уонна олоххо киллэриэхха. Ханна барытыгар Владимир Ильич Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун доттоһуулар көрсүүтэ, пятилетка тү-

мүктөөһүннээх сылаан ударнай үлэ сыдыгар кубулуларга, Ленинин үлэлииргэ партия ыгырытын олоххо киллэригэ туһуламмыт активнай тарйлар итиннэ политическай үлөһү ылытыаха.

ССКП Кийи Комитета, ССРС Министрлерин Совети, БВСЛКС уонна БВСЛКС КК Бүтүн Союзтаабы социалистическай куоталаһы кыайылаахтара республикалар, кыраайдар, уобаластар, куораттар, оройуоннар, автономнай уокуруктар үлэлииртэрин, промышленность, тууу, транспорт, тыа хаһайыстыбатын уонна атың салаалар холбохунтарын, предпрятиеларын итиннэ тэрилтэлэрин коллективтарын ардаастылар уонна героическай рабочай кылаас, албаң ааттаах колхозталах быһынай аймах уонна интеллигенция партия XXV съезини, ССКП КК сэттиннэтигэр (1979 с.) Пленумун историческай уураахтары олохто киллэрип, производство кэдьүүһүн уонна үлэ хаачыстыбатын үрдэтэр иһин коруот бүтүүһүн социалистическай куоталаһытын аһаһытын өссө үрдүктүк көрөччи көтүдүүхтөрө, В. И. Ленин төрөөбүтэ 110 сыла туолуутун үлэһэ сана ситиһилээрдээх көрсөт, 1980 сый былааннары итиннэ абһэсталистическай уонна онус пятилетка соруудахтары ситиһилээхтик толорор туһугар бары күдүтэрин, биллэрин уонна опыттарын аһахтара дьин биһэ аралы өттүлэр.

САНА ТӨРҮӨБҮ — ЭНЧИРЭППЭККЭ

Быйыл оройуон совхозтара аһыныт түөрүт сымта государствога үтүгү уонна эти аһылаһынытга таһаарыт иһэстэрин сабан, пятилетка соруудахтарын бүтүһүүтүн ситиһилээхтик толорор соруудахтар. Итиннэ иһэ сүбүһүтүн муһуууур өлбөх төрүүбү ыһыны уонна инчирэппэккэ итиннэ улахан оруолу ыһаада. Ол саамай быһаарылаах, эһиниэттээх кэмэ—ыһаа маассабайдык төрөөһүнэ сараланна.

Олуиньу 11 күнүһэрэ турутуунан совхозтарга 540-ла ыһарай төрөөтө, ол иһингэр Субуруускайга—128, Эрликкэ—196, «Чурапчыга»—53, Карл Маркс аатын совхозка—160. Хомойуох иһин, сорох сирдэргэ сөптөөх көрүү-харайымы сүбүһүтүн ыһарай өлүүтө эрдаланан эрэр.

Аһынык ичирбаныттан, от хаачыстыбата мөлтөөүтүн, үчүгэй көрүү-харайымы сүбүһүтүн ыһахтар өлүс оккурат ыһарайдари төрөтөллөр. Төрбөстөһүн эһинэ элбөгө. Аһаарда тохсунууга Субуруускай аатынан совхозка 29, «Чурапчыга» 14 ыһах төрөстөһөт. Онон специалисттар, биргэдьирдэр, фермалар старшайдара уолларылыбыт ыһахтары аһаһынын, көрүүнү-харайынын ичирбөх туһаахтар. Оккурат, мөлтөх ыһарайдэргэ аһа көрүү, аһаһымы тэриллээхтэр.

Кистал буолбатах, быйыл совхозтар сана төрүүбү эмнэ үчүгэй бөлөһө суох көрүстүлэр. Фермаларга клеткалар тиһибэттэр, ыһарайдари туспа тутар тэрилтэлэр суохтар.

Билигин Карл Маркс аатынан совхоз 32, Эрлик Эрнестин баара-суода 13 термодеткалары үлэлиирлэр. Оттон «Чурапчы» совхозка ыһарай бичирдирдэн турар 11 эрө клеткага бөлөһиннэ. Групповой клеткалары оңоруу эмнэ кыайтарбата, оройуон ураһыан 40-ча эрө оңорулуна.

Үгүс отделениеларга, ыһарай көрөөччүлэри көмүгөр сүүһүрдөөбөккөлөр, сана төрүүх ыһы-ыйдаһан шаһыныкыларга сонноһулар, сөптөөх көрүү-харайымы олохтоһот. Ыһах төрүүр көмүгөр үгүс хотоннорго дьуһуурустуба олохтоһо илик. Холубур, Карл Маркс аатынан совхоз Одьулууннаады отделениетигэр 54 ыһарай төрөбүтүтүн 17-э эрэ ыһарай көрөөччүгө туттарылыһа. Фермаларга клеткалар тиһибэттэр, дьуһуурустуба олохтоһо илик. Биһр үксүн онно да тэптэрэн өлбөх ыһах төрөстөһөт, үс ыһарай өлбө.

Дьиниһин, сана төрүүбү инчирэппэккэ иһингэр клеткалар толору бааллар. Совхозтар ичирбанынаах аһыныклары уонна минеральнай эһин аһынык бары көрүтүһүн сөп буоларынан булар ыһахтаахтар. Барыта төрөөһүнүн, сүбүһүтүтэр үлэһэ сыһамнарыттан туһулуустах.

Совхозтар директордара, отделениелар управлениидара, туһааныах специалисттар сана төрүүбү аһынык күһүгэ үлэлииртэри ыһада. Ыһарайга тиһибет аһыныкы оңорон, ситэрип иһинэххэ. Сөптөөх түрөр мөһөстөрүнэн хааччылааха. Быстакы күһүгэри үчүгэй көрүүнү-харайынын өлөхтөөххэ. Холуктара туолбут ыһарайдар араллээх иһингэ туттарылаһан иһингээхтэр. Ыһарайга, ыһарайдар эрө тутта, ветеринарнай көмүгү оңоруохха. Көһүһүнэн өлүү иһин буруйдаахтары материалнай уонна моральнай аһыныкыларга тараһан иһинэххэ.

Совхозтар парткомнара, профсоюз рабочкомнара, сельсоветтар иһоһкомнара хас бирдин ыһарай көрөөччү, аһоно сирэй абһэсталистическай куоталаһыга иһирсэн күрүһүлээхтик үлэлиирин хааччылаах туһаахтар.

Сана төрүүбү сүтүтө суох ыһар уонна инчирэппэккэ иһингэр иһин сир аһоно куоталаһынын кэдьүүстээхтик тэриһириг!



Константин Пестерев эрө эрдэһиттэн механизатор буолор баһа саһаалааһа. Ол баһа саһаатын толорон 13 №-дээх СПТУ-ну бүтэрбитэ. Кийиһээ 1976 сылылаахха К-701 маарналаах тракторы итэрдэһингэр бу суду «көһүкү» баһылаһырга ыһахтары уһуулар. Билгитин Константин Гаврильевич үөрэммит уонлищегыгар производственай үөрэхтээһингэ маастарынан үлэлиир. Уонлищегэ иһиннэ кыһамнылаах үлэһит, аһоурдаах тэриһээччи быһытынан сыһамнылар. **СНИМОККА:** (хаһаастан) производственай үөрэхтээһингэ маастара Константин Пестерев үөрэнээччилэр Н. Дмитриев уонна В. Килишевны кытары. П. Окочешников фотога.

РСФСР, Саха АССР Верховнай Советтарын уонна олохтоох Советтар быһбардарыгар дьэри
5
хонук хаала

Биһр санааба түмсүү

Итиннэ быһыыга-майгыга орайуонка бу күнүһэргэ быһбардааччылар Саха АССР Верховнай Советтыгар уонна олохтоох Советтарга депутатка кандидаттары кытары көрсүһүүлэрэ буола тураллар.

ХАТЫЛЫ
Аһыныт субуота күнэ сельскай Культура дьэһтэргэр элбэх быһбардааччы муһуна. Саха АССР Верховнай Советтыгар 132 №-дээх Сыланыаары быһбардааччы уокуруктан депутатка кандидат, ССКП райкомун бастаһы секретара Илья Павлович Листиков кытары көрсүһүүтэ аналаах быһбар иһингэр муһунаһы сельсовет исполкомун председатели Г. А. Драгунов аһа. Депутатка кандидат итэбэллээх кийитэ Субуруускай аатынан совхоз ыһаабынай экономинга В. М. Пермяков Илья Павлович Листиков үлэтин, олоһун туһунаһы муһуһуу дьэһтэ сийилин көһсээтэ уонна быһбардааччылары доттоһунай кандидат иһин бука бары куоластаһалларыгар ыһаарда. Таб. И. П. Листиков кандидатуритын иһтиннэ иһоһон тил эһингэ совхоз

рабочайы С. Л. Голорон, ыһаардааччы быһбардааччы И. С. Соловьев, биргэдьир Н. С. Смирновков, доттоһ сьэбиэһиссий Е. С. Саручкова, орто оскуола директора Д. П. Чечебутов уо. д. а. бэйэлэрин коллективтарын быһбар иһингэрэ захтара үлэлиирин туһунаһы билиһиннэрип туран, депутатка кандидатка кэчкэ наһааттары бичирдэлэр. Наһаалды—совхоз иһингэ отделениетын биһр бөдөһ фермата. Маһаа комсомольскай иччэт коллектив үлэлиир. Быйыл сүбүһэс турута сөчө куһаарана суох. Ол иһин баран иһахтар оһорор дьэһэ сүбүһүннэ иһоһон бөдүрүктэн сыһаман үлэлиир буолан үгүс ыһахаттары көрөһөлөр. Тыл эрөөһингэр бу ферма үлэлииртэригэр үчүгэй оһорор дьэһэ туттарыһа көрдөстүлэр. Совхоз иһиннэ уонна Соловьев отделениетын иһаа ардыгар суулаһа куһаарана үлэһэ-хаһыһа, сирдыһа-аһаһа улахан тэбэһилээх. Онон бу суоһу оңорууга эмнэ көмө ыһада. Быһбардааччылар иһингэр сэргэ совхозка киллэрип олохсунан үлэлииргэ, таһаарыһаһынаа суох быһынылары утары аһуһууһу күһүһүрдүүтэ, орто оскуола производственай үөрэхтээһингэ баһоһон хаһаһыһа эһин дьэһаһаһа ыһада буолбуттары аһаһыһаһа. (Вүһүүтүн 2-с стр. 4-өр).

